



Vaccine Assist Programme

Na ke tla ba le ditlamorao dife kape dife?

Batho ba bangata ba tla ikutlwa ba phetse hantle kamora ho hlaba ente ya bona.

Ente e ka baka ditlamorao bathong ba bang. Ho hang ha ho hlokahale hore o tshwenyeha ka dikarabelo tsena—di bolela hore ente e a sebetsa mme mmele wa hao o ithuta ho lwantsha COVID-19.

Haeba o hlile o na le ditlamorao, di tlameha ho ba teng ka letsatsi kapa a mabedi feela.



On the arm where you had your injection:
pain, redness, swelling



In the rest of your body:
tiredness, headache, muscle pain, chills, fever, nausea

Haeba o ikutlwa o sa phela hantle, re letsetse kapa bona ngaka ya hao



Na o sa ntse o na le dipotso?
Botsa Dr M: 0800 24 36 72